


SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-12-6
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

13th Edition



9 781920 458126



ISBN 978-1-920458-12-6




PUOGAE YA SETSWANA – Mophato | Buka |



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Tlelase:



PUOGAE YA
SETSWANA

Buka |
Kgweditlharo
1 & 2



Mme Angie Motshikga,
Tona ya Lefapha la
Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatona wa Lefapha
la Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshikga le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo. Ng. Reginah Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntsha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditswe ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketelesto e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntla go tuelo epe.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



Seriti sa botho

Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



Botshelo

Botshelo jotlhe bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.



Lelapa



Thuto

Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.



Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmeroko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmeroko.



Kgololosego le pabalesego

O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlwisisano ka mokgwa wa kagiso.



Dithoto

Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.



Tshireletsego

Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.




Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.



Kgololosego ya puo

O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe botlhoko.






Mophato



P u o g a e

YA SETSWANA



Buka e, ke ya ga:

Buka
I



Thitokgang 1: Sekolo

1 Dira se ba se dirang	2
Kopisa seemo sa bana ba ba mo ditshwantshong. Tsamaiso ya dithwe	
2 Mmele	4
Dikarolo tsa mmele Reetsa mme o supe karolo e e nepagetseng ya mmele. Sega tiro ya dikarolo tsa mmele mme o di kgomaretse ka nepagalo mo setshwantshong.	
3 Molema le Moja	6
Mathoko Gatisa seatla sa molema le sa moja mme o bale menwana.	
4 Molema le Moja	8
Mathoko Bontsha seatla sa molema le moja Go kwala: Go gatisa	
5 Ikatise go kwala leina la gago	10
Go kwala: pharolantsho ya ditshwantsho, Lemoga mme o sekeletsa ditthakwa tsa leina la gago. Ikatise go kwala leina la gago. Mela e yang kwa tlase: thalela difolaga dithobane, le mabolomo diku.	
6 Di kwa kae?	12
Maemo mo lefelong: Go bua, Mafoke mo godimo, ka fa tlase, kwa morago. Bua gore bana ba ba kwa kae.	
7 E dira modumo ofe?	14
Kutlo ya modumo: E dira modumo ofe? A e dira modumo o	

o kwa godimo kgotsa o o kwa tlase? Pharolantsho ya ditshwantsho: sekeletsas e e sa tsamaelaneng mo moleng mongwe le mongwe.	
8 Pabalesego ya kwa gae	16
Go bua: supa gore ke eng se se kotsi mo setshwantshong. Tihalosa gore ke goreng se le kotsi.	
9 Go golaganya kana go nyalanya	18
Pharolantsho ya ditshwantsho, tiriso ya dithwe, Thala mola go golaganya lesea lengwe le lengwe le mmaalona. Kutlo ya modumo: Phologolo nngwe le nngwe e dira modumo ofe?	
10 Phaposiborutelo ya me	20
Dikwalopono, go bua: Naya dilwana tse di mo phaposiboruteleng maina. Ke dife tse le nang le tsona mo phaposiboruteleng?	
11 Selemo le Mariga	22
Mebala le dittha: Sekeletsas diaparo tse re di aparang selemo ka bohibidu mme tsa mariga ka botala jwa legodimo.	
12 Bophepa	24
Sekeltsa dilo tse re di dirisetsang bophepa. Go kwala: Tsamaiso ya leitlo le setse bobo jwa segokgo.	
13 Kwa sekolong	26
Go bua ka ga setshwantsho Go buisa polelo Modumo: a	

Bua modumo mme o khalar, morago batla mme o sekeletse.
Tiriso ya mafoke: Buisa mafoke mme o reetse medumo.
Go buisa: Golaganya dikarata tsa mafoke le mafoke a.
Tiro ya boithabiso

14 Tlhaka a

Ikatise go kwala tlhaka.
Onset sound: Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -a.
Pharolantsho ya ditshwantsho: Batla mme o sekeletse setshwantsho, sebopogo kgotsa tlhaka e e tshwanang le ya nthiha.
Golaganya mebalia le dibopego.

15 Go tshameka mmogo

Popego e e tshwanang le papetlana 13
Modumo: s
Tiro ya boithabiso (gatisa mme o batle) tsamaiso ya matlho

16 Tlhaka k

Go kwala: gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka S
Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -s.
Tlatasa ka tlhaka s mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.



Thitokgang 2: Go tshameka mmogo

17 Re a tshameka	34
Modumo: c Tiro ya boithabiso: Gatisa mela e e maronthorontho ya dibopego tsa diphologolo.	
18 Tlhaka i	36
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka C Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -C. Tlatasa ka tlhaka C mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	
19 Re a tshameka	38
Modumo: i Tiro ya boithabiso: Feleletsas diphetene.	
20 Tlhaka n	40
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka i Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -i. Tlatasa ka tlhaka i mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	
21 Re tshameka mmogo	42
Modumo: e Tsamaiso ya matlho mo bobing jwa segokgo: Thusa mokgweetsi go fitlha kwa bokhutlong jwa tsela.	
22 Tlhaka e	44
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka e. Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -e. Tlatasa ka tlhaka e mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	

23 Morutabana	46
Modumo: O Tiro ya boithabiso: Feleletsas diphetene.	
24 Tlhaka r	48
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka o. Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -o. Tlatasa ka tlhaka o mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	
25 Go thusa	50
Modumo: P Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlota kgang.	
26 Tlhaka o	52
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka p. Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -p. Tlatasa ka tlhaka p mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho..	
27 Go opela	54
Modumo: n Draw yourself and then write your name.	
28 Tlhaka s	56
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka n. Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -n. Tlatasa ka tlhaka n mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho. Go kwala: Aga mafoke ka go tshwaraganya ditshaka.	

29 Go ya kwa gae	58
Modumo: b Tiro ya boithabiso: Feleletsas diphetene.	
30 Tlhaka u	60
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka b. Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -b. Tlatasa ka tlhaka b mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	
31 Ke gorogile sentle	62
Modumo: g Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho go bontsha ka moo o yang kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi.	
32 Tlhaka t	64
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka g. Sekeletsas ditshwantsho tse di simololang ka modumo -g. Tlatasa ka tlhaka g mo diphatlheng gore mafoke a golagane le ditshwantsho.	





Thitokgang 3: Go eta



33 Go ja sente	70	39 Bophepa	82	46 The letter g	96
Modumo: h Pharolagantsho ya ditshwantsho: Lebelela setshwantsho mme o thale sekeltse maungo olthe.		Modumo: t Pharolagantsho ya ditshwantsho: Lemoga pharologano		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka m & n. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -m & n. Tlatsa ka tlhaka m & n mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
34 Tlhaka b	72	40 Tlhaka w	84	Tlatsa ka tlhaka t mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
Sala morago mme o gatise: Thusa bese go ya kwa ntlong nngwe le nngwe mo bobing jwa segokgo. Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka h. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -h. Tlatsa ka tlhaka h mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Thala ditshwantsho tsa mafoko a simololang ka tlhaka h.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka t. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -t. Tlatsa ka tlhaka t mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go buisa: Khalara lefoko le le nepagetseng le le golaganang le setshwantsho.		Thala ditshwantsho tsa dilo tse di simololang ka m- le n-.	
35 Fa sekolo se duele	74	41 Rre	86	47 Boikutso	98
Modumo: r Tiro ya boithabiso: Golaganya maronthorontho a a mo beseng. Thala difathego mo mathabaphefong mme o khalaré setshwantsho.		Modumo: U Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlota kgang.		Modumo: f Tiro ya boithabiso: Golaganya maronthorontho a a mo beseng. Thala difathego mo mathabaphefong mme o khalaré setshwantsho.	
36 Tlhaka v	76	42 Tlhaka p	88	48 Tlhaka f	100
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka r. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -r. Tlatsa ka tlhaka r mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka u. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -u. Tlatsa ka tlhaka u mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho..		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka f. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -f. Tlatsa ka tlhaka f mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
37 Metshameko	78	43 Go dira tirogae	90	49 Abuti	102
Tlhaka: K Tiro ya boithabiso: Golaganya kgwele le motshameko.		Modumo: d Modumo: Tlatsa tlhaka d go dira gore lefoko le golagane le setshwantsho. Morago o gatise tumanosi.		Modumo: Y Sala matlho morago o dirisa bobo jwa segokgo. Bontsha tselo e Ati a e tsayang go ya kwa sekolong. Tihalosetsa tsala ya gago ka ga se.	
38 Tlhaka g	80	44 Tlhaka y	92	50 Tlhaka j	104
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka k. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -k. Tlatsa ka tlhaka k mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go kwala: Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka d. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -d. Tlatsa ka tlhaka d mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka y. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -y. Tlatsa ka tlhaka y mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Khalara dibopego tse di nang le tlhaka y ka serolwana le tsa tlhaka g ka botala jwa legodimo.	
45 Mme	94				
Modumo: n le m Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlota kgang.					

Thitokgang 4: Lelapa la gaetsho

51 Nkoko le ntatemogolo	102	56 Tlhaka f	112	61 Go thusa kwa gae	122
Modumo: I Tiro ya boithabiso: Feleletsat diphethene.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka w. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -w. Tlatsa ka tlhaka w mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: q Tekateko: Fetsa setshwantsho.	
52 Tlhaka c	104	57 Letsatsi la botsalo	114	62 Tlhaka h	124
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka l. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -l. Tlatsa ka tlhaka l mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: X Tiro ya boithabiso: Thala dikerese mo kukung e go bontsha gore o na le dingwaga di le kae.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka q. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -q. Tlatsa ka tlhaka q mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
53 Malome le mmangwane	106	58 Tlhaka z	116	63 Kwa serapeng sa diphologolo	126
Modumo: V Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho ka ga lenaneo la TV le o ratang go le bogela.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka x. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -x. Tlatsa ka tlhaka x mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: Z Tiro ya boithabiso: Thala mola go tswa kwa phologolong go ya kwa legaing la yona.	
54 Tlhaka m	108	59 Go ja	118	64 Tlhaka x	128
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka v. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -v. Tlatsa ka tlhaka v mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: j Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka z. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -z. Tlatsa ka tlhaka z mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
55 Re a tshuna	110	60 Tlhaka q	120		
Modumo: W Pharolagantsho ya ditshwantsho: Sekeletsat nama ka bobidu, o sekeletsat disepa ka botala jwa legodimo mme o sekeletsat maungo ka botala jwa tlhaga.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka j. Sekteletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -j. Tlatsa ka tlhaka j mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.			

Dira se ba se dirang



A re diragatseng

Etsisa bana ba.



Tshwara
tlhogo ya
gago



Tshwara
magetla a
gago



Tshwara
mpa ya
gago



Tshwara nko
ya gago



Tshwara
mangole a gago





Ntsha
leleme la
gago



Tswala
matlho
a gago



Letlha:



2 Mmele




A re diragatseng

Reetsa morutabana wa gago mme o
supe karolo e e nepagetseng ya mmele
wa gago.


matlho
nko
molomo
magetla
sehuba
letsogo
mpa

menwana
seatla
kgononnope

tlhogo
moriri
ditsebe



meno
loleme
molala
sejabana



monwana wa
leoto








Letlha:



A re kwaleng

Sega matsogo le maoto mme o a kgomaretse mo lef elong le le nepagetseng.
Khalara setshwantsho mme o gakologelwe go thala sefatlhego.






A re kwaleng



Gatisa letsogo la gago la molema.

Molema






Letlha:



A re kwaleng

Gatisa letsogo la gago la moja,
mme o bale menwana ya gago.

Moja




Morutabana: Saena

Letlha



A re direng

Ema jaaka mosimane yo o mo setshwantshong.
Bontsha letsogo la gago la moja.
Bontsha letsogo la gago la molema.
Bontsha letsogo le o ratang go kwala ka lona.
Bontsha leoto le o ratang go raga ka lona.





Letlha:


Gatisa mela



A re kwaleng




Thala megala ya dibalunu tse.




Thala dithobanyana tsa dimonamone tse.



Thusa notshe go batla lelomo.



Thusa serurubele go batla lelomo.



Ikatise go kwala leina la gago



A re kwaleng

Sekeletsatlhaka
ya ntlhaya leina la
gago.

Ikatise go e kwala.

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T
U V W X Y Z

Sekeletsatlhaka tse dingwe.

a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

Ikatise go kwala leina la gago.

Leina:

Sefane:



Letlha:



A re kwaleng




Thala dithobanyana tsa difolaga.




Thala dikutu tsa malomo a.



Thusa mmutla go batla ngwana wa gagwe.



Thusa mosimane go fofisa khaete ya gagwe.



Morutabana: Saena

Letlha

6 Di kwa kae?




A re diragatseng

Etsisa bana ba.




kwa ntle ga
lebokoso





Letlha:



7 Di dira modumo ofe?



A re kwaleng

Di dira modumo ofe?

Bua gore e dira modumo ofe mme o sekeletse tse di dirang modumo o o kwa godimo.







Letlha:

E e seng yona, a e tswe



A re kwaleng

Sekeletsa e e seng yona mo lebokosong.






A re bueng

Ke goreng se se le kotsi? Ke eng se se kotsi mo setshwantshong se?





Letlha:




Morutabana: Saena

Letlha

17


9 Go golaganya





Letlha:

Kgomo



Morutabana: Saena

Letlha

19



A re bueng


Lebelela setshwantsho. O bona eng?



kgetsana ya dibuka



borothopate



matute a maungo




apole



bolo



mogala wa kgati




dibuka






Letlha:




phousetara



phazele



dikherayone



phensele


sekgomaretsi



sekere



rula



raba



pene le pampiri



pente



boratšhe jwa pente



radio



khomphutara

Morutabana: Saena



Letlha



A re kwaleng

Sekeletsa diaparo tse re di aparang selemo ka **bohibidu**.

Sekeletsa diaparo tse re di aparang mariga ka **botalajwa**
legodimo.



Selemo



Letlha:



Mariga

Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Sekelotsa dilo tse re di dirisetsang bophepa.





Letlha:



A re kwaleng

Thusa basetsana go bona maraše a bona a meno.



Morutabana: Saena

Letlha

Kwa sekolong



Are bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




Are buiseng

Ati le Amo.




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

apole





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Ati	aka	aba
Amo	ama	aga



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boitumediso

Thala setshwantsho sa gago.

Ati le Amo.


Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.






a a a a a a a

A A A A A



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - **a**.






Letlha:



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsatsho se se tshwanang le sa ntsha.



Batla o bo o sekeletsatsho tlhaka e e tshwanang le ya ntsha.

a

a d

b


a

b



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsatsho se se tshwanang le sa ntsha



Morutabana: Saena

Letlha

Go tshameka mmogo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Kopano e a thusa.

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



k	s	e	c
e	k	o	s
a	s	x	k
s	u	w	a

kepe
se





Letlha:



A re buiseng

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

kokelo	kokola	kana
kapi	kopi	kepeše



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




Kopano e a thusa.




Boithabiso

Thusa nonyane go bona sentlhaga sa yona.



Thusa mosimane go nosa kgwele.



Thusa serurubele go batla lebolomo.




Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



katse

Kk

kereke

k **k****K** **K**





Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

b
l
n
→ aya

baya
laya
naya

b
r
l
→ ona

s
g
k
→ ala

la
go
ra
ga

17 Re a tshameka



A re bueng

Ati, adima bolo!

Mediumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o
sekeletse.

i	d	i	a
e	i	e	a
a	o	a	a
s	o	a	i



inama





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

ina	giwa	bina
ila	ipala	ikila



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ati adima bolo.



Boithabiso

Golaganya maronthorontho go bona gore phologolo e ke ya mofuta mang.




Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



I i



inama

i

I I



Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - i.




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - i mo diphatleng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



pod _



tlhap _



z _ p _




maš _

Morutabana: Saena

Letlha

A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng


O na le bana ba bangwe.

Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



u	n	m
a	w	u
u	o	u
m	u	n





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

noga	nopola	nana
nare	noka	nalete



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.





O na le bana ba bangwe.



Boitumediso

Feletsa dithulaganyo tse.





Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



n n

N N



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



5



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

I

lema

r → ema

rema

h

hma

f

d

s

isa

m

l

f

etsa

b

p

f

ene

Morutabana: Saena

Letlha

21 Re tshameka mmogo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

O eme.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



a	e	o	u
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	u

emere





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

eka	ega	epa
ela	ema	ena




A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




Boitumediso

Thala tsela ya go thusa mokgweetsi go fetsa leeto la gagwe.




Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



enke

Ee



emere

e 

E E...



Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - e.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - e mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagettseng.

l_f_ _ _lo
h_k_ _
p_n_ _
nn_t_ _



Morutabana: Saena

Letlha

45



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo


Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Re a dumedisa Morutabana.



r	n	e	r
a	e	u	r
e	r	u	r
r	e	n	u

raba





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

raba	rema	roma
rama	reka	roka



A re kwaleng




Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Re a dumedisa Morutabana.



Boitumediso

Feleletsa dithulaganyo tse.





Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.




A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



R r roka



r r

R R



Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsat ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - r.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -r mo diphatheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

radio

llere

ha_aka

_aba_a

lega_e



Morutabana: Saena

Letlha

25 Go thusa

A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

A o ke o eme
ka dinao.

Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



o	p	a	b
b	a	p	o
a	o	b	p
d	p	a	o

omo





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

ora	ono	dinao
ola	oma	olosa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




A o ke o eme ka dinao.



Boitumediso

Tlotlela tsala ya
gago ka ga kgang
e o e bonang mo
ditshwantshong
tsé.




Morutabana: Saena

Letlha





A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.





Letlha:




A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - O.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - O mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



kg _ m _



m _ l _ mo




k _ l _ i



mp _ p _



leb _ k _ s _



p _ di

Morutabana: Saena

Letlha

27 Go opela



A re opeleng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



s	n	s	u
a	n	s	n
s	m	n	m
m	s	n	s

sesepa





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

seatla	sekere	setulo
selepe	sesepa	setofo



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Sengwe se le ka se opelang.



Boitumediso

Thala setshwantsho sa gago o bo o kwala leina la gago.

Setshwantsho sa me:



Lokwaloitshupo lwa me

Leina: _____

Sefane: _____

Letlha la
botsalo: _____ / _____ / 20 _____



Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.




S S S S S S

S SSS



Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di simololang ka modumo - **S**.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **S** mo diphatlheng gore mafoko a golagane le setshwantsho.

<p>_____eipone</p>	<p>dikau_____u</p>

<p>_____etofo</p>	<p>_____ekolo</p>

29 Go ya kwa gae



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Amo o gaufi le setulo.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



b	u	p	u
a	b	a	p
u	b	u	b
b	d	p	u

uno





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

gaufi	setulo	kuka
ura	upa	rua



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Gaufi

le

setulo.



Boitumediso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.



s _ t _



k _ b _



k _ k _



kh _ d _

Morutabana: Saena

Letlha



30 Tlhaka U

Kgweditharo 1 - Beke 8



A re kwaleng

Gatisa maronthorontho go thusa tlhapi go tshabela leruarua.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Uu



uno

u u

U U



Letlha:



A re kwaleng

Sekoletsa ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - **U**.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka-**U** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

kubu



setulo

buka



mmutla

khudu



lerubisi

31 Ke gorogile sentle



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng


Tumi o dumedisa ausi.



ABC

Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



t	a	p	t
a	t	a	n
q	o	a	t
t	p	q	u

tamati





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tafole	tamati	setulo
tonki	tapole	setena



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boitumediso


Thala setshwantsho o bontshe gore o tsamaya jang go ya kwa sekolong letsatsi lengwe le lengwe.

Tumi o dumedisa ausi.





A re kwaleng

Gatisa maronthorontho morago o khalare setshwantsho.




A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



t t

T T



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka mo diphatlheng gore di dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.



tamati

_ee

_en_e


_erekere

tapole

_onki


_enese

se_ena




A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



pere

pene



tau

tlou



tamati

tapole




tente

rente



tau

topo



dithobane

ditantanyane



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Mediumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Buti o ja apole.



b	n	m	b
n	b	a	n
u	b	u	a
b	u	n	b

bolo





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

baba	bopa	bina
bola	bona	busa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Buti o ja apole.



Boitumediso

Lebelela ditshwantsho o bo o sekeletsa maungo.



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p


p

b



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



bolo

Bb

balabuka


b b

B B




Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng


Tlatsa tlhaka -b mo diphatlheng gore mafoko a golagane le setshwantsho.



bolo



baesekele



buka



bolao


Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Vusi o apere sekipa.



v	f	p
t	v	a
d	r	v
v	f	r

vuvuzela





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

vum - vum	vuvuzela
vimi	video



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Vusi o apere sekipa.



Boitumediso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.



itumetse



tlhontse



tenegile



tshogile


Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



V V

V V







Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -V mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

vimi

vum

vidio

vuvuzela



Morutabana: Saena


Letlha

37 Metshameko



A re bueng

Lebelela sethwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

ditlhako





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

dula	diga	disa
dibe	dupa	dira



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



O dikolosa bolo.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso

Thala mola go tswa mo setshwantshong se se kwa tlase go ya kwa bolong o o nepagetseng.



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p


p

b



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



d d

D D




Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - **d**.



A re kwaleng

d **b**


Tlatsa ditlhaka mo diphatlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.



_olo

_uka

_olao



_intšwa

_ele

pi _ ipi _ i



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Wena a dira eng?



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



w	d	j
i	f	a
w	a	w
f	w	j

waelese





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

wiki	wela	wena
waelese	wesi	lewelana



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boitumediso

Sega mafoko a a fa tlase ga tsebe. Tlhophya gore a tshwanetse go tsena mo lebokosong lefe mme o a kgomaretse mo go lona.



a



e







i

pina



o



lapa

sekolong

kika

sekere

lala

logong

pene

tlhogong

nnete

kala

zipi



A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



W **w**

W **w**




Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng


Tlatsa tlhaka **w** kana **b** mo diphatlheng gore e bope lefoko le le golaganang le setshwantsho.




waelese



bolo




lebota



atšhe



ese




o_i



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



z	v	t	f
t	z	t	p
d	t	z	b
z	d	z	v

ZOZO





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

zwing	zwii	zozo
Sezulu	zinki	zipi



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

O baakanya zozo.



Boithabiso

Tlotlela tsala ya gago ka moo Ati a bonalang ka teng pele le morago ga sekolo.



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



P P

P P






Letlha:




A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka- **p** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



pitsa

pene



ente



odi

Morutabana: Saena

Letlha

43 Go dira tirogae



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo


Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



p	y	p	y
a	y	a	p
d	a	y	b
a	y	p	y

Yo o a buisa.

yokate





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

yokate	laya	yole
baya	naya	tsaya



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Yo o a buisa.



Boitumediso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

Activity for letter 'p' words:

p_e_n_e	a
p_l_a	e
p_d_i	o
p_t_s_a	i
p_n_a_n_a	u



Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.




A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Y y



yokate

y y

Y Y




Letlha:




A re kwaleng

Khalara tlhaka **y** ka serolwana le tlhaka **g** ka botala jwa tlhaga.



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka tse di tlogetsweng go bopa lefoko le le nepagetseng
le le golaganang le setshwantsho.



__o__o



_okate



se __alemowa



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



g	y	p	g
a	y	g	p
d	g	g	b
a	y	g	y





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

goga	gogola	gagola
gana	gopa	gola



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.


Ba a goroga.



Boitumediso

Tlotlela tsala ya gago ka ga se o se bonang mo ditshwantshong tse di latelang.


1



2



3



Morutabana: Saena

Letlha


46 Tlhaka g

Kgweditharo 2 - Beke 4




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



g g

G G





Letlha:



A re kwaleng


Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **g** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

galase



gauta



gama



raga



garawe

Morutabana: Saena


Letlha



Ga a bone sepe.



Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



p	e	z	p
a	p	s	o
c	z	p	z
p	o	z	a





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

pega	pela	selepe
pelo	sepe	peke



A re kwaleng


Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ga a bone sepe.




Boitumediso


Tlotlela tsala ya gago ka ga kgang e o e bonang mo ditshwantshong tse.



1



2



3

O palelwake go fologa setlhare.



Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa maronthorontho go kgabisa mokgoro wa ntsha wa Sezulu.
Itirele paterone ya gago mo go wa bobedi o bo o o khalara.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Zz



ZOZO

Z Z

Z Z



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



zozo

yo-yo



zipi

sipi

O

lefela

lefeelo



Mozulu

Mothosa



serapa

lerapa



senke

zinki

49 Abuti



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Jomo o a dira.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



y	j	g	y
g	j	g	j
y	a	j	g
u	j	a	j

jeresi





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

jesa	ja	jona
jela	jeke	sejana



A re kwaleng


Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Jomo o a dira.



Boitumediso

Supetsa Bongi tsela ya go ya kwa sekolong, kwa lebenkeleng
le kwa boemela thekesi ya ditekesi.



Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

j**t****f****t****g****j****t****j****t****f****f****a****f****d****f****t****p****j**

A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.

**Jj**

jeresi

j **j****J** **J**



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



jeke
beke



tlola
tlala



jeme
jela



baki
khaki




ntšhwa
ntšwa



jeli
jipi

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

O tlhomoga pelo,
a re, c-c-c.



c	d	p
a	c	a
d	a	c
a	c	p



Sechaba



Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

c - c - c

Sechaba

nce - nce - nce

Chweneemang



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



O

tlhomaga

pelo

a

re

c - c - c.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso




lebelo



bonya



kgologolo



ntšhwa



mogolo



lesea






Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Sechaba








Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.




A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



thini

phini



katse

kake



koloi

boloi



kepeste

tekesi

Morutabana: Saena

Letlha

105



A re bueng

Lebelala setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Malome o na le bona.

Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



m	r	t
t	m	t
r	t	m
v	m	f

motho





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.



moma	moro	mosidi
mola	loma	mona



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Malome o na le bona.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso

Thala setshwantsho mo thelebišeneng go bontsha
gore ba bogetse eng.






Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Mm *motho*



m m

M M



Letlha:



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa lefoko le le simololang
ka medumo **m**- le **n**-.

m

n



A re kwaleng

m

n

Tlatsa dithhaka mo diphatlheng gore lefoko le
golagane le setshwantsho.



__ete



__ashi



__oko



__otshe



__ko



se __ tlhaga

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bana ba na le Rasefo.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

founu





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

fofa	fefera	fudua
mafofa	fela	fisa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Bana ba na le Rasefo.



Boitumediso



Sekeletsa nama ka mmala o mohibidu.

Sekeletsa disepa ka mmala o o botala jwa legodimo.

Sekeletsa maungo ka mmala o o botala jwa tlhaga.




Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



f f

F F





Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **f** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.


lefofa

feiye

lefeelo

folaga

foreimi



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Ba leba kuku.

ABC

Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



I	d	p	I
a	I	a	p
d	a	I	b
I	d	p	d

legotlo





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

loma	leba	lora
lema	lee	lerato



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ba leba kuku.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso

Thala ditshwantsho
tsa dikerese mo
kukung e go bontsha
gore o na le dingwaga
di le kae.





Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



lebat i



legotlo







Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - mo diphatleng gore e dire gore lefoko le golagane
le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa
setshwantshong se se nepagetseng.

<u>leoto</u>
<u>_egotlo</u>
<u>_etlhare</u>
<u>_ebone</u>
<u>_eobu</u>



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



q	y	p	q
a	q	j	p
g	j	q	y
y	q	y	j





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

qo - qo - qo



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa
mafoko le mafoko a.




Khwini | a | re | o | tlaa | fola.



Boitumediso

Thala setshwantsho sa balelapa ba gaeno morago o gatise mafoko.



rre
mme
ausi
abuti
nkoko
rremogolo


Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng


Thala mola go tswa kwa setshwantshong go ya kwa
serwekutlong se o ka se dirisang.




pono



kamo



monko



tatso




kutlo



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.


Qq


qo-qo-qo

q **q**
Q **Q**



Letlha:




A re kwaleng

Khalara setshwantsho go ya ka ditlhaka.




p= q= b= a= d=



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.

?



Go thusa kwa gae



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Bana ba hema mowa.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



h	d	p	d	h
a	b	h	p	d
d	h	d	b	q
h	d	p	h	b

hempe





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

humā	hibila	hula
hemā	hirā	hoko



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Bana ba hemā mowa.




A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boitumediso

Feleletsa
setshwantsho
se se latelang.



Morutabana: Saena

Letlha




62 Tlhaka h




A re kwaleng

Isa bana ba sekolo kwa ntlong e khibidu.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



h h

H H




Letlha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di simololang ka modumo-**h**.



A re kwaleng

Thala ditshwantsho tse, tse di simololang ka tlhaka-**h**.

hutshe

hempe

helikopotard

heke

Morutabana: Saena

Letlha


63

Kwa serapeng sa diphologolo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Ao Pule, nxae tlhe.




ABC Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



X	C	X	S
a	e	z	e
z	s	x	z
s	x	e	s





Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

x-rei	Xola
nxae	nxanxae



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Ao Pule nxae tlhe.



Boitumediso

Thala mola go tswa kwa phologolong go ya kwa legaeng la yona.




Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Baakanya terata gore kgomo e se ka ya sutlha.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



X---rei

X X





Letlha:



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

f	ela	b	
m	ela	f	ala
s		p	
	mela		
	sel a		
t		s	
n	aya	b	oka
b		r	



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tsa dilo tse le nang le tsona kwa gaeno.



Morutabana: Saena




Letlha



Thanodi ya me

A a	Nn
B b	Oo
C c	Pp
D d	Qq
E e	Rr
F f	Ss
G g	Tt
H h	Uu
I i	Vv
J j	Ww
K k	Xx
L l	Yy
M m	Zz





Sega mo moleng wa maronthorontho mme o
kgomaretse lemorago la tsebe e mo sephuthelong se
se kwa morago sa buka ya gago go ipopela kgetsana.
mo go yona o ka kgona go tsenya tse-di-segeletsweng
tsa gago gore o kgone go di dirisa gape.



Tse-di-segeletsweng tsa me



kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa







kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa



Dikarata tsa mafoko:
Sega dikarata tsa mafoko mo meleng e e
maronthorontho. Di nyalanye le dikarata tsa mafoko
tse di mo papetlanatirong e nomorilweng. Di
kgomaretse mo mafokong a a nepagetseng.

27	Ati	Amo.	Amo le Ati.
31	Kopano	e	a thusa.
35	Ati	dima.	
39	O na le bana ba	bangwe.	
43	O	eme.	
47	Re a dumedisa	Morutabana.	
51	A o ke o eme ka	dinao.	
55	Sengwe se le ka se	opelang.	
59	Gaufi	setulo.	
63	Tumi o dumedisa	ausi.	
67	Buti o ja	apole.	
71	Vusi o apere	sekipa.	
75			





7q	Wena	o	dira	eng?	
83	Ga	a	bone	sepe.	
87	Yo	o	a	buisa.	
91	Ba	a		goroga.	
95	O	baakanya		zozo.	
99	Jomo	o	a	dira.	tlhe.
103	O	tlhomaga	pelo	a	re c-c-c.
107	Malome	o	na	le	bona.
111	Bana	ba	na	le	Rasefo.
115	Ba	leba		kuku.	Pule
119	Khwini	a	re	qo-ff	o tlaa
123	Bana	ba	hudua	dijana.	Ao
					127

